

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

U K A Z

**O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O MEĐUNARODNOJ PRAVNOJ POMOĆI U
KRIVIČNIM STVARIMA**

Prolašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima**, koji je donijela Skupština Crne Gore 25. saziva, na osmoj sjednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2013. godini, dana 9. jula 2013. godine.

Broj: 01-1384/2

Podgorica, 19.07.2013.

 **PREDSJEDNIK CRNE GORE**
Elija Vučanović


Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 2 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 25. saziva, na osmoj sednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2013. godini, dana 9. jula 2013. godine, donijela je

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEĐUNARODNOJ PRAVNOJ
POMOĆI U KRIVIČNIM STVARIMA

Član 1

U Zakonu o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima ("Službeni list CG", broj 4/08) član 3 mijenja se i glasi:

„Međunarodna pravna pomoć obuhvata izručenje okrivljenih i osuđenih, ustupanje i preuzimanje krivičnog gonjenja, izvršenje stranih sudskih odluka u krivičnim stvarima, kao i ostale oblike međunarodne pravne pomoći propisane ovim zakom”.

Član 2

U članu 4 stav 3 briše se.

U stavu 4 poslije riječi „ugovorom” dodaju se riječi: „ili kad postoji uzajamnost.”.
Dosadašnji st. 4, 5 i 6 postaju st. 3, 4 i 5.

Član 3

Poslije člana 5 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 5a

(1) Ako nadležni organ države molilje zahtijeva povjerljivo postupanje, zamolnica može biti dostupna samo nadležnim organima koji po njoj postupaju i u mjeri neophodnoj za postupanje.

(2) Ukoliko povjerljivost iz stava 1 ovog člana nije moguće obezbijediti, Ministarstvo, odnosno domaći pravosudni organ će o tome obavijestiti nadležni organ države molilje.

(3) Lični podaci dobijeni u odgovoru na zamolnicu mogu se koristiti samo za potrebe postupka za koji su traženi, kao i drugih sudskih postupaka koji su povezani sa tim postupkom.”

Član 4

U članu 7 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„(2) Pored podataka iz stava 1 ovog člana, domaći pravosudni organ može tražiti dodatna obavještenja i akte koji su potrebni za postupanje po zamolnici.”

Član 5

Član 8 mijenja se i glasi:

„(1) Ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno, troškove pružanja međunarodne pravne pomoći, pod uslovom uzajamnosti, snosi zamoljena država, osim troškova:

- 1) vještačenja;
- 2) privremenog prebacivanja lica lišenog slobode radi saslušanja;
- 3) koji su vanredni i nesrazmjerno veliki.

(2) Troškove iz stava 1 tač.1 i 2 ovog člana snosi država molilja, a naknada toškova iz stava 1 tačka 3 ovog člana vrši se prema dogovoru države molilje i zamoljene države.”

Član 6

U nazivu poglavlja II i članu 10 poslije riječi „osuđenih” riječ „lica” briše se.

Član 7

U članu 11 stav 1 tačka 4 poslije riječi „zakonu” dodaju se riječi: „odnosno po zakonu države molilje.”

Tačka 8 briše se.

Član 8

U članu 13 stav 1 riječi: „šest mjeseci” zamjenjuju se riječima: „jedne godine”.

U stavu 2 poslije riječi „osuđenog” riječ „lica” briše se.

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„(3) Ako se zamolnica za izručenje odnosi na okrivljenog ili osuđenog zbog različitih krivičnih djela, od kojih su se za jedno krivično djelo stekli uslovi za izručenje u smislu st. 1 i 2 ovog člana, izručenje se može dozvoliti i zbog krivičnih djela za koja se ti uslovi nijesu stekli.”

Član 9

U članu 15 stav 1 poslije riječi „osuđenog” riječ „lica” briše se, a poslije riječi „molilje” umjesto tačke stavlja se zarez i dodaju riječi: „odnosno određivanjem pritvora na osnovu raspisane međunarodne potjernice”.

U stavu 3 tačka 1 poslije riječi „osuđenog” riječ „lica” briše se.

Član 10

U članu 16 st. 1, 6 i 7 riječi: „istražni sudija”, u različitom padežu, zamjenjuju se riječima: „sudija za istragu”, u odgovarajućem padežu.

U stavu 3 riječi: „zamolnica podnijeta u skladu sa članom 15” zamjenjuju se riječima: „postupak pokrenut u skladu sa članom 15 stav 1”, a riječi: „istražni sudija” zamjenjuju se riječima: „sudija za istragu”.

Član 11

U čl. 17 i 18 riječi: „istražni sudija”, u različitom padežu, zamjenjuju se riječima: „sudija za istragu”, u odgovarajućem padežu.

Član 12

Član 23 mijenja se i glasi:

„(1) Kad se dozvoli izručenje, lice čije je izručenje dozvoljeno ne može se goniti za drugo prije izručenja učinjeno krivično djelo, prema tom licu ne može se izvršiti kazna za drugo prije izručenja učinjeno krivično djelo, niti se ne može se primjeniti teža kazna od one na koju je osuđeno, niti se to lice može izručiti trećoj državi za krivično djelo izvršeno prije izručenja, bez saglasnosti nadležnog organa Crne Gore.

(2) Saglasnost iz stava 1 ovog člana nije potrebna ako je lice čije je izručenje dozvoljeno, tokom postupka za izručenje pred sudijom za istragu dalo izjavu da se ne protivi krivičnom gonjenju, izvršenju kazne, primjeni teže kazne ili izručenju trećoj državi za drugo prije izručenja učinjeno krivično djelo (u daljem tekstu: izjava o odricanju).

(3) Izjava o odricanju daje se na zapisnik pred nadležnim sudom u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku, na način koji garantuje da je lice čije se izručenje traži tu izjavu dalo dobrovoljno i bilo svjesno njenih posljedica. Data izjava o odricanju se ne može opozvati.

(4) Ograničenje iz stava 1 ovog člana ili izjava o odricanju navodi se u rješenju kojim se dozvoljava izručenje.”

Član 13

Član 29 mijenja se i glasi:

„(1) Lice čije se izručenje traži, kad su ispunjeni uslovi za izručenje propisani ovim zakonom, može se izručiti po skraćenom postupku, uz saglasnost tog lica.

(2) Saglasnost iz stava 1 ovog člana unijeeće se u zapisnik pred nadležnim sudom u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku, na način koji garantuje da je lice čije se izručenje traži tu saglasnost dalo dobrovoljno i bilo svjesno njenih posljedica. Data saglasnost se ne može opozvati.

(3) U slučaju kad je postupak izručenja okrivljenog ili osuđenog pokrenut određivanjem pritvora na osnovu međunarodne potjernice, o saglasnosti iz stava 1 ovog člana i izjavi o odricanju država molilja će biti obaviještena u roku od 10 dana, uz napomenu da nije obavezna da dostavi zamolnicu.

(4) Odluku o izručenju u skraćenom postupku donosi nadležni sud, o čemu će, bez odlaganja, obavijestiti Ministarstvo koje će o tome obavijestiti državu molilju.

(5) Izručenje u skraćenom postupku ima dejstvo izručenja u redovnom postupku.”

Član 14

U članu 33 stav 1 poslije riječi „kazna” dodaje se riječ „samo”, a poslije riječi „dozvoljeno” umjesto tačke stavlja se zarez i dodaju riječi: „ osim ako se tog prava odreklo.”

Stav 2 briše se.

Dosadašnji st. 3 i 4 postaju st. 2 i 3.

Član 15

Član 34 mijenja se i glasi:

„(1) Ako je na teritoriji Crne Gore krivično djelo učinio stranac koji ima prebivalište u stranoj državi, toj državi se mogu ustupiti krivični spisi radi krivičnog gonjenja i suđenja, ako se strana država tome ne protivi.

(2) Odluku o ustupanju krivičnog gonjenja donosi nadležni državni tužilac do potvrđivanja optužnice, a poslije potvrđivanja optužnice odluku o ustupanju krivičnog gonjenja donosi vijeće nadležnog suda sastavljeno od trojice sudija.

(3) Ako je oštećeni crnogorski državljanin, ustupanje krivičnog gonjenja nije dozvoljeno ako se oštećeni tome protivi, osim ako je dato obezbjeđenje za ostvarivanje njegovog imovinskog zahtjeva.”

Član 16

U članu 36 stav 1 zamjenjuje se sa dva nova stava koji glase:

„(1) Po zamolnici države molilje da nadležni organ u Crnoj Gori preuzme krivično gonjenje crnogorskog državljanina ili lica koje ima prebivalište u Crnoj Gori, zbog krivičnog djela učinjenog u inostranstvu, nadležni organ u Crnoj Gori može preuzeti krivično gonjenje:

1) kad nije dozvoljeno izručenje;

2) ako nadležni organ države molilje izjavi da nakon pravosnažne odluke nadležnog organa u Crnoj Gori neće protiv okrivljenog, zbog istog krivičnog djela, voditi krivični postupak.

(2) Zamolnica iz stava 1 ovog člana upućuje se sa spisima nadležnom državnom tužiocu na čijem području to lice ima prebivalište.”

Dosadašnji st. 2 i 3 postaju st. 3 i 4.

Član 17

U članu 37 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„(2) Procesna radnja preduzeta prema propisima države molilje izjednačava se sa procesnom radnjom preduzetom prema propisima Crne Gore, osim ako to nije suprotno osnovnim načelima domaćeg pravnog poretka i međunarodnim standardima o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.”

U stavu 2 riječi: „okrivljeno lice” zamjenjuju se riječju „okrivljenog”.
Dosadašnji stav 2 postaje stav 3.

Član 18

Naziv poglavlja IV i član 38 mijenjaju se i glase:

„IV. IZVRŠENJE STRANE SUDSKE ODLUKE U KRIVIČNIM STVARIMA”

Član 38

(1) Nadležni sud u Crnoj Gori će, radi izvršenja strane sudske odluke u krivičnim stvarima, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom ili ako postoji uzajamnost, donijeti odluku o izricanju krivične sankcije, odnosno odluku kojom se nalaže privremeno ili trajno oduzimanje imovine pribavljene kriminalnom djelatnošću, u skladu sa domaćim zakonom.

(2) U slučaju iz stava 1 ovog člana nadležni sud donosi odluku u vijeću sastavljenom od troje sudija, bez prisustva stranaka.

(3) Mjesna nadležnost suda određuje se prema posljednjem prebivalištu okrivljenog u Crnoj Gori, a ako okrivljeni nije imao prebivalište u Crnoj Gori, prema mjestu rođenja. Ako okrivljeni nije imao prebivalište, niti je rođen u Crnoj Gori, Vrhovni sud Crne Gore će odrediti jedan od stvarno nadležnih sudova pred kojim će se sprovesti postupak.

(4) U izreku odluke iz stava 2 ovog člana sud će unijeti potpunu izreku strane sudske odluke, naziv organa koji je donio odluku i odlučiti po zamolnici. U obrazloženju odluke iznijeće se razlozi kojima se sud rukovodio prilikom donošenja odluke i ukazati na razloge strane sudske odluke koju treba izvršiti.

(5) Protiv odluke mogu izjaviti žalbu državni tužilac i okrivljeni ili njegov branilac.”

Član 19

Poslije člana 39 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 39a

Strana sudska odluka u krivičnim stvarima neće se izvršiti, ako je:

- 1) nastupila zastarjelost izvršenja po domaćem zakonu;
- 2) u skladu sa domaćim zakonom za vođenje krivičnog postupka nadležan i sud u Crnoj Gori, a postoje okolnosti koje isključuju krivično gonjenje;
- 3) ta odluka donijeta u odsustvu okrivljenog, odnosno ako okrivljeni nije saslušan ili nije imao prilike da iznese svoju odbranu.”

Član 20

Član 40 mijenja se i glasi:

„Odredbe domaćeg zakona o pomilovanju, amnestiji i uslovnom otpustu primjenjuju se i na lica kojima je stranom sudskom odlukom u krivičnim stvarima izrečena kazna zatvora ili mjera bezbjednosti.”

Član 21

U članu 41 stav 1 mijenja se i glasi:

„(1) Ako je međunarodnim ugovorom predviđena mogućnost izvršenja odluke u krivičnim stvarima nadležnog organa Crne Gore ili ako postoji uzajamnost, nadležnim organima strane države može se uputiti zamolnica.”

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„(3) Ako crnogorski državljanin koji se nalazi na izdržavanju kazne zatvora u stranoj državi uputi molbu Ministarstvu ili nadležnom organu te države da bude premješten u Crnu Goru na dalje izdržavanje kazne zatvora, premještanje se može izvršiti uz saglasnost ministra i nadležnog organa strane države u kojoj crnogorski državljanin izdržava kaznu, ako mu je preostalo da izdrži više od šest mjeseci kazne zatvora i ako postoji uzajamnost.”

Član 22

U članu 42 poslije riječi „ nadzora” dodaju se riječi: „zajednički istražni timovi, dostavljanje bankarskih podataka,” a poslije riječi „evidencije” dodaju se zarez i riječi: „podataka o osudi ”.

Član 23

Poslije člana 48 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 48a

Lice koje u svojstvu okrivljenog, oštećenog, svjedoka ili vještaka, na poziv domaćeg pravosudnog organa dođe iz inostranstva, radi davanja iskaza u postupku povodom kojeg je poziv upućen, dok se nalazi na teritoriji Crne Gore ne može biti lišeno slobode, pritvoreno ili krivično gonjeno za ranije učinjeno krivično djelo”.

Član 24

Član 53 briše se.

Član 25

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj 24-9/13-4/9
EPA 137 XXV
Podgorica, 9. jul 2013. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 25. SAZIVA


PREDSJEDNIK
Ranko Krivokapić